ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ހަނިމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު:B3C-A/2023/02

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މިކޯޓުގެ ނަންބަރު B3C-A/2023/01 (21 މާރިޗު 2023) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާއާ ލިބިފައިނުވާތީ މިކޯޓުގެ ކަރަންޓު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި 3 ފޭސްއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

1. މިކޯޓުގެ ބިނާގައިވާ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
   1.1. ކަރަންޓު 3 ފޭސްއަށް ބަދަލުކުރުން
2. މި މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ބިޑުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
   2.1- ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފޯމު (ފޯމު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައިވާ ބިޑުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2.2 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.
      I. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައިވާ ކުންފުނިތަކެއް.
      II. ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކެއް.
      III. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކެއް.
      IV. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތަކެއް.
   2.2- 2.1 ގައި ބަޔާން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެންމެ ކުރީ، ކުރި އަދި ދުވަ ފަރުދީގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކެއް.
3. މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަފްސީލު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2023 އޭޕްރިލް 11 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިކޯޓު (ހދ. ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު) ގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.
4. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ **2023 އޭޕްރިލް 17 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި** މިކޯޓު (ހދ. ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު) ގައެވެ.
5. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ އެދި ލިޔުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު، ހދ. ހަނިމާދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ ، ފޯން: 6520073 / 6520074
އީ-މެއިލް: info@hdh-hanimaadhoo.court.gov.mv

١٥ رَمَضَان ١٤٤٤

06 އޭޕްރިލް 2023

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ހަނިމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ފޯމް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓް 3 ފޭސް އަށް ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: B3C-A/2023/02

ތާރީޚް: 06 އޭޕްރީލް 2023

ސެކްޝަން 1

ބީލަން ޝީޓް

ރިފަރެންސް ނަންބަރު	ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރެންސްތައް
1.1	މަސައްކަތުގެ ނަން: ހިތަދުންމަތީ ދާއިރާބިލި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓު 3 ފޭސް އަށް ބަދަލުކުރުން އިއުލާން ނަންބަރު:B3C-A/2023/02 އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06 އޮކްޓޫބަރު 2023
9.1	ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް: ތަން: ހިތަދުންމަތީ ދާއިރާބިލި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތާރީޚް: 11 އޮކްޓޫބަރު 2023 ދުވަސް: އަންގާރަ ގަޑި: 11:00
9.2	އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ ފަރާތް: ނަން: ޙުސައިން އަޙްމަދު މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެޑްރެސް: ހިތަދުންމަތީ ދާއިރާބިލި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފޯނު ނަންބަރު: 6520074 / 9992839 އީމެއިލް އެޑްރެސް: info@hdh-hanimaadhoo·court·gov·mv
13.1	އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ބީލަންފޮތުގައިވާ މަސައްކަތްކޮށްދެވޭނެ އަގު މިފޮތުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އަދި މި ފޮތުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ބީ.އޯ.ކިއު ހުށަހެޅުން
14.1	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ދުވަހުގެ އަދަދު

18.1	ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ތަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތާރީޚް: 17 އޭޕްރިލް 2023 ދުވަސް: ހޯމަ ގަޑި: 11:00
20.1	ބީލަން ހުޅުވާނެ ސުންގަޑި ތަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކިނޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތާރީޚް: 17 އޭޕްރިލް 2023 ދުވަސް: ހޯމަ ގަޑި: 11:00
24.1	ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 7 ގައި އެވަނީއެވެ.
28.1	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: -
28.2	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ.
30.1	ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: -

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ހަނިމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ސެކްޝަން 2 - ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދު		
(ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު		
1. ބިޑުގެ ތަޢާރަފު	.1.1	މި ބިޑަކީ ބިޑަށް ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކެވެ. މި ބިޑުން ހޯދުންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ބިޑަށް ޝީޓުގައި އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2. ބިޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް	.2.1	ބިޑަށް ހުށަހެޅިދާނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
		2.1.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
		2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
		2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
		2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
	.2.2	މި މާއްދާގެ 2.1 ގައި ބަޔާން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑުގައި ބައިވެރިވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތީއަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަނިއެވެ.
	.2.3	މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބިޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބިޑަށް ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
3. ސަރަހައްދަށް އިސްތިސްނާދިނުން	.3.1	ބިޑަށް ކުރިމަތިލާއިރު އިވެލުއޭޝަން ކުރުމަށް ދީފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އާ އެއްގޮތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތަކީ ހދ. ހަނިމާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 1. ހދ. ހަނިމާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް، ފާސްވި ބިޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމަ، ހދ. ހަނިމާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ބިޑަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑަށް ލިބުނު މާކްސާއި، އޭގެ ބިޑުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބޭ މާކްސްގެ ފަރަގު 10% (ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ދަށް ނަމަ ކަމުގައި ވާނަމަ، ހދ. ހަނިމާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބިޑު ހަވާލުކުރަން ނިންމާނެއެވެ. 2. މި މާއްދާގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތަށް ފެތޭ ބިޑެއް ނެތް ނަމަ، ހދ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް، ފާސްވި ބިޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން، ހދ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބިޑަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިޑަށް ލިބުނު މާކްސާއި، އޭގެ ބިޑުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބޭ

		މާކެޓުގެ ފަރަގު 5% (ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، ހުރި އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަށް ބިޑު ހަވާލުކުރަން ނިންމާނެއެވެ 3. މި މާއްދާގެ (1) އަދި (2) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތަށް ފެތޭ ބިޑުދެއްވާފަރާތަކަށް، އެންމެ ފަހުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ބިޑު ހަވާލުކުރަން ނިންމާނެއެވެ.
4. ބިޑު އިވެލުއޭޝަންގައި ބިޑުމުގައި ސާއިލުކުރުން	4.1.	ބިޑުތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން މި ޖަދުވަލުގެ އެންމެ 1 ވަނަ، ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢާރަފުކޮށްދޭ ވަނަ ޖުމްލަކާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަދަދު ތަފްސީލްކޮށް ބޭނުމޭ ކުރެވިފައެވެ. (ނުވަތަ ހިމަނާ ޖެހިފައެވެ.
	4.2.	ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ދިވެހިބަސް، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޯމެޓުން ޖައިޒު ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ އަދި ފިޔަވައި ހުރިހާ ބޭނުން ކިޔަން އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ. އަދި ބިޑުގެ ހުރިހާ ސަފުހާއެއްގައި ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ބިޑުގެ ކޮންމެ ސަފުހާއެއްގައި ވެސް އެއީ ކިތައް ސަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ސަފުހާކަން އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ސަފުހާ ނަންބަރުކޮށް ޖަހަންވާނެއެވެ.
	4.3.	4.3.1 ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުންފުނިތަކުން މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރެކޯޑު ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުން ބިޑުގައި ސައިޓުރޮނގަ އެ ފަރާތަކަށް ސާއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާ ބާއްޖަވެރި "ޕަބްލިކް އާރު އެޑްރެސް"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 4.3.2 ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާރޓްނަރުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުން ބިޑުގައި ސައިޓުރޮނގަ އެ ފަރާތަކަށް ސާއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާ ބާއްޖަވެރި "ޕަބްލިކް އާރު އެޑްރެސް"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 4.3.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުން ބިޑުގައި ސައިޓުރޮނގަ އެ ފަރާތަކަށް ސާއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާ ބާއްޖަވެރި "ޕަބްލިކް އާރު އެޑްރެސް"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 4.3.4 ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ކުރުމަށް ސައިޓުރޮނގަ އެ ފަރާތަކަށް ސާއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާ ބާއްޖަވެރި "ޕަބްލިކް އާރު އެޑްރެސް"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
		4.3.5 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބިޑުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް، ޖެނެރަލް ކައުންސިލަށް ވަކިން ސޮއި ކުރުވާނެއެވެ.

.5 ހުށަހަޅާނެ ބީލަމުގެ އަދަދު	5.1.	ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހަޅާނީ 1 (އެކެއް) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފަރާތެއްގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
.6 ބީލަން ވެއްޓާރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު	6.1.	ބީލަން ވެއްޓާރުކުރުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އަންގާފައި ހަމަޖެހިފައި ކުރީން އެބީލަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ނުބަލާނެ. މިގޮތުން ހިނގާ އެއްވެސް ހަރަދަކަށް ބީލަން ދޭފަރާތް ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.
.7 އެހެނިހެން އުސޫލުތައް	7.1.	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގާތްގުޅުމެއް ހުރި ނުވަތަ ޝަރީކެއް އެއްވެސް ގޮތެއްގެ ގުޅުމެއް ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭގޮތަށް ލިޔުމުން ބީލަމުގައި ސާފުކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ނުލައި އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އަންގައިދިނުމެއް ނެތި އެ ބީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ) ބީލަމުގެ ލިޔުންތައް		
.8 ބީލަން ފޯމު ގައި ހިމެނޭ ބައިތައް	8.1.	ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެމެންޑްމަންޓުތަކެވެ.
		8.1.1 ބީލަން ޝީޓު (ސެކްޝަން-1)
		8.1.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަން-2)
		8.1.3 އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް (ސެކްޝަން-3)
		8.1.4 ޖަދުވަލުތައް (ސެކްޝަން-4)
		8.1.5 ސްޕެސިފިކޭޝަން އޮފް ރިކުއަރމަންޓް (ސެކްޝަން - 5)
.9 ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން	9.1.	މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
	9.2.	ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓުގައިވާ އީމެއިލަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވާނެއެވެ.
	9.3.	މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ހިލާފުނުވާ ގޮތަށް މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރާ ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޕްރީބިޑު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޖަލްސާ އެކުވެ.
.10 ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން	10.1.	ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމެންޑްމަންޓެއް (އެޑް/އިޑަމް) ގެނެވޭނެއެވެ.

	.10.2	10.1 ގައިވާ ޒަމާނީ ދޫކުރާ އެޕްލިކޭޝަނަކީ ބިލްޑިގެ ބައެއްކަމެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު ބިލްޑިގެ މައުލޫމާތު ސަފުހާތަކުން ޕާސްޕޯޓު ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެސެޖު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނާ އިތުރުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) ބިލްޑިން ތަރައްޤީކުރުން		
.11 ބިލްޑިގެ ބޭނުން ކުރުވާ ބަސް	.11.1	ބިލްޑިން ހުރިހާ ފަރާތުން ބިލްޑިން ތަރައްޤީ ކުރަންވާނީ ބިލްޑިއެއް ދިރާސާކޮށް ބަޔާންކުރާ ކަނޑައެޅޭ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ބަހުންނެވެ.
.12 ބިލްޑިގެ ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ	.12.1	މި ބިލްޑިގައި އަދި ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހާއިންނެވެ.
.13 އަދި ހުސްތަނުން	.13.1	ބިލްޑަން ވަކި ޒަމާނަށް އަދި ހުސްތަނުގެ ސްޓޭނަރު އެކަން ބިލްޑިން ސިސްޓަމް ބައާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ. ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮތް ރިޕޯޓަކަށްބަލައި ވާނެއެވެ.
	.13.2	ޕީ.އެސް.ޕީއަން ރަޖިސްޓްރޭޝަންވާ ފަރާތްތަކަށް އަދި ހުސްތަނުގެ ޕީ.އެސް.ޕީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޕީ.އެސް.ޕީއަން ދަށުގާ އަދަދު ވަކިން އުސޫލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
.14 މުއްދަތު	.14.1	މަސައްކަތްތަކަށް ރަނގަޅު މުއްދަތު ހުސްތަނުގެ ބާރުގެ ދުވަސްތަކުގެ ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ.
	.14.2	މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުސްތަނުގެ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތްތަކުގެ ކުރިއަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
	.14.3	ވަކި މުއްދަތަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް، އެމަސައްކަތްތަކުގެ އެމުއްދަތުން މަސައްކަތް ނިންމަން ވާނެއެވެ.
	.14.4	މިފަދަގޮތަށް 14.1 ގައި ވާ މުއްދަތު ހުސްހަފުތާގެ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރު ލިބޭނީ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ 14:00 އިން ފެށިގެން 22:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށާއި، އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހުސްދުވަސް 8:00 އިން ފެށިގެން 22:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށްވާތީ މިކަމުން ސަރުކާރު ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
.15 ބިލްޑިގެ މުއްދަތު	.15.1	ބިލްޑިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު އޮންނަންވާނީ ބިލްޑިން ހުސްހަފުތާ ތާރީހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
.16 ބިލްޑާއެކު ހުސްތަނުގެ ލިޔުންތަކެއް	.16.1	ބިލްޑިން ހުސްތަނާއިރު ޖަހާފައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތަކެއް މަދު ނުވަތަ ނަމޫނާގެ ޑިސްކްރިޕްޝަން ކުރަންވާނެއެވެ.
		16.1.1 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ބިލްޑިން ހުސްތަނާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 2)
		16.1.2 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.

		16.1.3 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
		16.1.4 ކޯޓޭޝަން / ބީ.އޯ.ކިއު (ޖަދުވަލު 3 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި)
		16.1.5 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 4 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި)
		16.1.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަ)
		16.1.7 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމްތަކަށް ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
	.16.2	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް ނެތް ނަމަ ނުވަތަ ނާޤިޞްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
		16.2.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 6 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
		16.2.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ތަނަވަސް އަދި ޖަދުވަލު 5 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
		(ހ) ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
		(ށ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ، އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.
		(ނ) ފާއިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓީއެއް ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
		16.2.3 ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ސިޓީއެއް. ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ސިޓީތަކުގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.
		(ހ) ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައިވާ މާލީ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
		(ށ) ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް އަކީ ހާއްސަކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
		(ނ) މިރެފަރެންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން، ފައިސާގެ/ ކްރެޑިޓްގެ އަދަދު، ސިޓީ ދޫކުރާ ތާރީޚް، ކްރެޑިޓްގެ ސިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދި ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

		(ނ) މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ރެފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
		(ބ) އަމިއްލަ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ކެރެކްޓަރ ރިފަރެންސް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ރ) ބިޑް ހުށަހެޅުން		
17. ބިޑް ބަންދު ކުރާނެ ގޮތް	17.1.	ބިޑް އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކޮށްފައެވެ.
	17.2.	ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބިޑުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
	17.3.	ސިޓީ އުރައިގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.
	17.4.	ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބިޑް ޝީޓްގައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
18. ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި	18.1.	މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިޑުތަކުގެ ސުން ގަޑިއީ ބިޑް ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
	18.2.	މި މާއްދާގެ 18.1 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސައިފިނަމަ ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ ވާނީ އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބިޑް ޝީޓްގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
	18.3.	އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބިޑުތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
19. މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބިޑް ބަލާއި ދޫ އަރުވާ ކުރާނެގޮތް:	19.1.	ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބިޑުތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

(ބ) ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި އިވެލުއޭޝަން ކުރުން		
20. ބީލަން ހުށަހެޅުން	20.1·	މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ފައިލްތަކުގެ ނުވަތަ އޮފީހާއިން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ޒޫމާ ފޯމާޓުގެ ހާޑްކޮޕީ ބީލަން ސީލްކޮށްގެން ބާއްވާނެއެވެ.
	20.2·	ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންލައިން ބީލަން ސިސްޓަމްގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެކަނި ކުރެވޭނެއެވެ.
	20.3·	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތަށް ބޭއްވޭ ސަރަހައްދު ހުރި ސަބަބަކާހުރެ ބަދަލުކުރުން ދިމާވެއްޖެނަމަ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންލައިން ސިސްޓަމް އަނބުރާ ހިނގުމުގެ ދުވަހުގެ ބީލަން ސިސްޓަމްގައި ސެޓްކުރެވޭނެއެވެ.
21. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ ކޮންޓެކްޓް އިސްތިޤުރާރުކުރުން	21.1·	ސަރުކާރު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު އިސްތިޤުރާރު ކުރެވޭނެއެވެ.
	21.2·	ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔުއްވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ބަލާނީ އަދަދުކުރުމުގައި ބަޔާނެ ދިވެހި ބަހުން ލިޔުއްވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.
22. ބީލަމަށް ޤަބޫލުކުރާއި ބީލަންތަކުގެ ރެސްޕޮންސިވްނެސް ކަނޑައެޅުމް	22.1·	ބީލަމަށް އިވެލުއޭޝަންކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމަށް ބަލާނެއެވެ.
		22.1.1 ބިޑަރަށް ސަރުކާރު ފުރިހަމަވާ ފޯމެއްކަން.
		22.1.2 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމެއްކަން
		22.1.3 ބީލަމުގައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތް ކަނޑައެޅުން (ރެސްޕޮންސިވްނެސް)
23. ބީލަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކުރުން	23.1·	ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން ކުރެވޭނީ 22.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.
24. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން	24.1·	ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމުގެ ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
	24.2·	24.1 ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް މާއްދާ 3.1 ގައިވާ އުސޫލަށް ބީލަން ބަލާފައި ކުރުމުގެ ކުރިން ބަލާނެއެވެ.
25. ބީލަން ބާތިލްކުރުން	25.1·	އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަމަށް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުރިހަމަކޮށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި

		ބީލަންތަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފުރިހަމަކޮށްފަސް ބީލަންތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ކުރަހަމަވުމާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ކުރަހަމަވެއްޖެނަމަ ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
26. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ހޮވައި، އެކަން އެންގުން	26.1.	ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށް، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.
27. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން	27.1.	ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ދިހަވަގުތު ބަންދުނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
	27.2.	27.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައިވިޔަސް އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
	27.3.	އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
(ދ) ކުރަހަމަވެންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް		
28. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ	28.1.	ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ކުރަހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
	28.2.	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ.
	28.3.	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ކުރަހަމަވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކުތަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންސް ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޝަނުން މި ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއަކީ ޖަދުވަލު 8 ގައި ވާނެއެވެ.
	28.4.	ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަފްތާގެ ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.
	28.5.	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން ކުރަހަމަ ފަރާތަކުން މަސައްކަތުން ބީލަމުން ފަސްޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ކުރަހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.

29. އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ	29.1.	އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރު ހުށަހެޅުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
	29.2.	އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު 250,000/- (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނަމައެވެ.
	29.3.	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތާ ހަވާލުވާތާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
	29.4.	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކުރައްވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނީ ގޮތުގެ ނަމޫނާއާ ޖަދުވަލު 10 ގައި ވާނެއެވެ.
	29.5.	އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫވާ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހަމަހަމަ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
30. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ	30.1.	ބިޑުގައި ހުށަހަޅާ އަގަކީ 500,000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބިޑަށް ކާމިޔާބުވާ ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރައްވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
	30.2.	ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބަލައިގަތުމަށް ބިޑަށް ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށް ދޫވާ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަލައިގަނެވިއްޖެނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
	30.3.	ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރައްވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނީ ގޮތުގެ ނަމޫނާއާ ޖަދުވަލު 9 ގައި ވާނެއެވެ.
31. މަސައްކަތް ހުށަހެޅުމާއި މަސައްކަތް ބެލުން	31.1.	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލްތަކެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްކޮށް ބެލުމަށް މަސައްކަތް ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހަޅާ މަސައްކަތެއް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ

ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބީލަމާ ގުޅިގެން މުޢާމަލާތް ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު" ގެ އެއްގޮތަށެވެ.		
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާނުކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މުޢާމަލާތް ހުށަހަޅާ ފޯމް-ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ.	.31.2	
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މުޢާމަލާތް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މުޢާމަލާތް ނިންމައި، ލިޔުމުން މުޢާމަލާތް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ މުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުގެ ޖަވާބު" PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ދެއްވާނެކަމަށް އަންގާނެއެވެ.	.31.3	
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުގެ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް މުޢާމަލާތް އަލުން ބެލުމަށް ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް އެސެޓްސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ބީލަމުގެ މުޢާމަލާތް އަލުންބަލާ ކޮމްޕްލެއިންޓް ރިވިއު ޕެނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.	.31.4	
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 17.11 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމުގައި ދިމާވާ މުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން އަލުން ބެލުމަށް "ކޮމްޕްލެއިންޓް ރިވިއު ޕެނަލް" އަށް ހުށަހެޅުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 21 ގައިވާ "ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މުޢާމަލާތް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މުޢާމަލާތް އަލުން ބަލާ ކޮމްޕްލެއިންޓް ރިވިއު ޕެނަލަށް މުޢާމަލާތް ހުށަހަޅާ ފޯމު" - އެޕީލް މަރުޙަލާ" PR-16 ފޯމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.	.32.1	32. މުޢާމަލާތް އަލުން ބެލުން ކޮމްޕްލެއިންޓް ރިވިއު ޕެނަލަށް ހުށަހެޅުން

ޝެޑިއުލް 3

އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް

އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރު:

އެއްބަސްވުން

މި އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައި ވަނީ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ (މި އެއްބަސްވުމުގައި މިގޮތަށް "މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތް") އާއި ------------ (މި އެއްބަސްވުމުގައި މިގޮތަށް "މަސައްކަތްހަވާލުވާ ފަރާތް") އާ ދެމެދު، މީލާދީ ސަނަތުން .... ވަނަ އަހަރުގެ .... މަހުގެ .... (.................) ދުވަހު އެވެ.

ދެންފަހެ، މިކޯޓުގެ ކަރަންޓް 3 ފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް (މި އެއްބަސްވުމުގައި މިގޮތަށް "މަސައްކަތްތައް") މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތުން ބޭނުންވެ ހުރުމުން، އަދި އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރި ހުރުމުން، ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްހަވާލުވާ ފަރާތުން ކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ތިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަތްގެން، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެވެ.

1. މަސައްކަތް

1.1 މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ މަސައްކަތުގެ "ސްޕެސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިކުއަރމަންޓް" ގައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ އުސޫލުގައި މަސައްކަތްތައް އެ ފެންވަރުގައި ވާ ގޮތަށް ކުރުން

1.2 "ސްޕެސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިކުއަރމަންޓް" ގައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.

2. އެއްބަސްވުމުގެ އަގު

2.1 ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން" ގައިވާ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު (އަގު) އަކީ މި މަސައްކަތުގެ އަގެވެ.

2.2 ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިމުމުން، މަސައްކަތުގެ ފައިނަލް ބިލާއި ރިކުއަރމަންޓްއާއި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަނާއި އަދި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ ޔަގީންކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

2.3 މަސައްކަތުގެ އަގު ދެއްކޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުން ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

2.4 މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ ޖުމްލަތަކުގެ އަގު 500،000.00 (ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ ޖުމްލަތަކުގެ ހިސާބަށް، ނުވަތަ ނަޝަނަލް ޖީއެސްޓީ ބޭނުން ކުރަންވެއްޖެން ނިންމާ މި އަދަދަކުން މަތީ އަގުގެ ކަމެއްގައި ކޮށްވާ ކަމުގައިވިޔަސް އެ މަސައްކަތަކުން ނުވަތަ ޖުމްލަކަށް ނިމުން ބައެއްގެ

އަދި ހުށަހަޅަން ފަރާތަށް ބިލު ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ ކުރަމުންދާގޮތް ބެލުމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިންޖިނިއަރު ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންޓަކު ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއް ސުޕަވައިޒްކުރުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން، އެކަމެއްކަން ނިމިފައިވާކަމަށް ސާޓިފައިކުރުމުން އެ ބިލުގެ ފައިސާ ދެވިދާނެއެވެ.

3. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

3.1 ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން" ގައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު (މުއްދަތު) އަކީ މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތެވެ.

3.2 މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން "މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަންގާ ލިޔުން" މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދޫކުރާނެއެވެ. މި ލިޔުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެކެވެ.

4. ރިޓެންޝަން މުއްދަތު

4.1 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޓެންޝަން ފައިސާ އުނިކޮށް، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރާނެއެވެ.

4.1.1 ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކުން، ބިލުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 5% (ފަހެއް އިންސައްތަ) ކަނޑުން؛

4.1.2 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑުމަށްފަހު، މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރުން.

4.1.2.1 މަސައްކަތް ނިމުމާ 6 (ހައެއް) މަސްދުވަސް ފަހުން އަނބުރާ ދިނުން.

4.1.2.2 މި މާއްދާގެ 4.1.2.1 ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ އަދަދަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އިސްވެ ބަޔާންކުރި މުއްދަތުގެ ކުރިން، ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުން.

4.1.3 މަސައްކަތްތަކުގައި ނިންމުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު (ރިޓެންޝަން މުއްދަތު) ގައި އެކަމަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ފައިސާ ބަހައްޓަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ އާދައިގެ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމުންނެވެ. އަދި އެއްވެސް ޤާނޫނީމައްސަލައެއްވާނަމަ އެ މިންވަރު ކަނޑުމަށްފަހުއެވެ.

4.1.4 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޖިނާއީ އުފުލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒަރަރުގައި ބަރުދާސްތުކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިމުމަށް މިގޮތުން ހަމަޖެހި ކަމުގައި އޮތްނަމަ، އެކަމުގެ ރިޓެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

5. މަސައްކަތު ހިނގުން

5.1 މަސައްކަތު ހިނގުމަށް މަސައްކަތުގެ ލޮޖިސްޓިކްގެ އިންތިޒާމުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް ލޮޖިސްޓިކްގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަނޑު ޒިންމާތައް ބިޑަރަށް ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

5.1.1 ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަސައްކަތު ޕްރޮގްރާމާއި ވާޖިބުތައް ހިނގުން

5.1.2 އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ފައިސާ ކުރިން ދައްކަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ތައްޔާރުކުރުން.

6. ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ މަސައްކަތު ބަލައިގަތުން

6.1 މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހުރި ހުށަހެޅުމުތަކާއި، ގޮތުގަ ތަކެތި ބަލައިގަނެވޭނީ، އެގްރީމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަށީގެން ކުރި ނިންމުމުން. އެގްރީމަންޓް ހުށަހަޅާ ކޮށް ނިންމުމުން. ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ކަށަވަރުކަމާއި ވަގުތުގައިވާ ތަކެތި ބަލައި ނުގަތުމަށް. އެކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނުކުރެވޭހާ ވަރަށް، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭނީ ކަމަށް ހުށަހަޅާއިރު ބަލައިގަންނާނެއެވެ. މިކަމަށް ހދ. ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެއްބަސް ހަމަޖެހިގެން ކޮންމެ ނުވާނެއެވެ.

6.2 މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އިންޖީނިއަރިންގަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ހާދިސާ ތަކެތީގައި، ތަކެތި މަރާމާތުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ.

6.3 މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އިންޖީނިއަރިންގަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ހާދިސާ ތަކެތީގައި، ތަކެތި މަރާމާތުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތު ކުރާވާ ހޭދަކުރާ ފައިސާ އެންމެހާ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އެ މަސައްކަތު ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ. އެ އެންމެ އެންމެހާ ޚަރަދުކުރަނީ ނުވަތަ އެހެން ގެއްލުންކުރާނަމަ، ސަރުކާރުން އެހެން ރަނގަޅުކުރުން ނިންމުމަށްފަހު އެހެނަސް ހިނދެއް ހުރިހާ ހަރަދެއް ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަތުން ތެރެއިން ނުވަތަ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ހޯދާނެއެވެ.

7. ކޮންޓްރެކްޓާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކަންކަމުގެ ޒިންމާވާގޮތް

7.1 ބިޑަރަށް ބާރުދޭނެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގޮތުގައި އެއްބަސް ބަލައިގަތުމާއި ކޮންޓްރެކްޓާ ހުރަގެ، އެކަމެއްގެ ކަށަވަރުކަމަށް ބަލައި އެ ބަލައިގަތުމެއް ހިނގުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަދަދު އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށް ދިމާލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ބޭނުމެއްގައި ވަކި ފުރިހަމަކަމަކަށް ބަލައިގަތުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންތެރި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިމާވާ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަމުގެ އެއް މީހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

7.1.1 ބިލަށް ގެނެވޭ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ސަރުކާރުން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެގޮތަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.

7.1.2 އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދު (ޕްރޮކިއޯމަންޓް ދިޔާ ކަމެއް) ލޮބީކުރެވޭ ފަރާތް މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެގޮތަށް ދޫކޮށްދިނުން.

7.1.3 ކޮންޓްރެކްޓްގައި ނުވަތަ ސަބްކޮންޓްރެކްޓްގައި ހުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުން.

7.1.4 ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުސޫލުތަކާ ކޮންޓްރެކްޓަރު އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރުން. އަދި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް އަމަލުނުކުރުން.

7.1.5 ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެ، އެ ޝަޚުޞު ބެންކްރަޕްޓް ކުރުމަށް ފަރާތަކަށް ވުން.

7.2 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން އަމަލުކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާއި 10.72 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކޮންޓްރެކްޓަރު އަމަލުނުކުރާނަމަ، ހދ. ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުން 1 (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ބައިވެރިނުކުރެވޭނެއެވެ.

7.3 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާއި 10.72 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުނުކުރާނަމަ، އެފަރާތެއްގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަމުގެ ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަމަށް ހިނގި ހަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، ބާކީ ފައިސާ ހުރިނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޫކުރާނެއެވެ.

7.4 ކޮންޓްރެކްޓާ ހަވާލުވި މަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، 1 (އެކެއް) އަހަރު ވަންދެން ހދ. ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެފަރާތަކާ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

8. އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް

1. މާނަކުރުން

1.1 "މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިސާބުގެ ތަރުތީބެވެ.

1.2 "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތެވެ.

1.3 "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތެވެ.

1.4 "މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއެވެ.

1.5 "އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެވެ.

2. ލިޔުމުން ބަދަލުކުރުން

2.1 މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އާއްމުގޮތެއްގައި އަންގާނީ ލިޔުމުން ބަޔާން، ލިޔުމުންނެވެ.

2.2 އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރައްދުކުރާނީ އަތުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ޕޯސްޓުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލަށް ، ބިޑުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

2.3 މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެގްރީމަންޓް ބަދަލުކުރާން ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލު ކުރާން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

2.4 މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެނެވޭ ނުވަތަ އެންގޭ ކޮންމެ ބަދަލެއް މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްކަމެވެ.

3. ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުން

3.1 މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އެއްވެސްބައެއް އެހެންފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްދެވޭނީ ކުރިން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވާ ފަރާތުން، ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ހުއްދަހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

3.2 3.1 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އެއްވެސްބައެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވިޔަސް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވާ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ.

4. މަރާމާތާއި ހިދުމަތާއި ހަވާލުވުން

4.1 މަރާމާތު ކުރަން ފެށުމުގެ 03(ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިން މަރާމާތު ކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި މަސްއޫލިއްޔަތު ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

4.2 މަރާމާތު ކުރަން ފެށުމުން މަސްއޫލިއްޔަތު ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތުން (ކުރަނުން) ހަވާލުވާނީ މަރާމާތުގެ ހަރަދާއެވެ.

4.2 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް މަރާމާތު / ހިދުމަތް ލިބިގައިވާތީ ބަލާނީ ކުރަން ހަވާލުވުމުގެކުރިން އިވެލުއޭޝަން ކުރަންވާނެއެވެ. ކުރިން ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ނިންމާފައިވާކަން ވާނަމަ އެގްރީމަންޓާ އެއްގޮތަށް މަރާމާތު / ހިދުމަތް ލިބެންކަމަށް ބަލާނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ފުރިހަމަނުކުރެވިފައިވާ ހިދުމަތް / މަރާމާތު އަނބުރާ ފުރިހަމަކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

5. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

5.1 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަރާމާތު / ހިދުމަތް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

5.2 މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވިފަރާތުގެ ބާރުންބޭރު ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއް / ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ހަމަނުޖެހުމާއި ކަމަކާއި ކުރިމަތިވެގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޖެހިއްޖެނަމަ ހާދިސާއެއް / ކާރިސާއެއް ނުވަތަ އެހެން ދިމާވިކަން އެގޮތުގެ (ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ) ލިޔުންތަކާއިއެކު މަސްއޫލިއްޔަތު ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

6. ޖޫރިމަނާކުރުމާއި އެގްރިމަންޓް ބާތިލުކުރުން

6.1 އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ނުނިމޭނަމަ ދަތުރުތަކުގެ މާލީއަހަރުގެ ފާއިތުވާ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތުގެ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާގެ ޗާޖަސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

6.2 ޖުމްލަ އަގު -/250000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށްވާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ އަގު 0.005 (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) ގެ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

ޖޫރިމަނާގެ ޗާޖަސް= LD*0.005*CP

CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު
LD (ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްފަހު އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް

6.3 މަސައްކަތް ނިނިމި ތަސްލީމް މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ފައިސާ ދޫކުރަންޖެހިނަމަ، މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނިނިމި ތަސްލީމު މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލްގައިވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާއެވެ.

6.4 މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% އިންސައްތަ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

7. އެގްރިމެންޓް ބާތިލުކުރުން

7.1 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުންއެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

7.2 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފިނަމަ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އާއްމުކޮން ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު އަގާއެކު ލިޔުމުން، ދެފަރާތުން އެކުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިޓުގައި ހުރި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގައި އެތަކެތި ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

7.3 ބާރުންފޯރުގައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްތެރިއަކު ނުދާކަމުގައި މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު / ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާ މަސައްކަތުގެ އަގުން ލިބެން ގެއްލުމަށް ފައިސާ ކަނޑާނެއެވެ.

8. އެހެނިހެން ކަންކަން

8.1 މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޒު ވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މިއެއްބަސްވުން ބާތިލެއް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ މާއްދާއެއް މި އެއްބަސް ވުމުގައި ހިމެނޭތޯ ބަލައިދެއްޖެނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހުކޮށްގެން ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން އެޤާނޫނާއި ދެފުށްއަރާނުލާ ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވެ ޒާމިނުކުރަމެވެ.

9. ޓެކްސް އަދި އެހެނިހެން ފީއެއް

9.1 މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޖީއެސްޓީއާއި، ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީއާއި، އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ފީއެއް އަދި އެހެނިހެން ފީއެއް ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ދައްކާނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.

10. އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން

10.1 މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ.

10.2 10.1 ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށް އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސް މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕާއި ޖަދުވަލު ފުރިހަމަ ހިނދެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެކަން ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.

i. މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން

ii. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަދަލުކުރުން / ކަނޑައެޅުން

11. އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނު	11.1	މި އެއްބަސްވުން ހިންގާނީ، އަދި ތަފްސީރުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
12. ދެބަސްވުން	12.1	މިއެއްބަސްވުމާމެދު އުފެދޭ ދެބަސްވުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.
	12.2	މިއެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީވެސް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

4. މުޅި އެއްބަސްވުން

(ހ) މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސްތަޤްބަލުގައި އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގައި "އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތައް" ގައި އެ މުސްތަޤްބަލަށް ނުވަތަ އިސްތިސްނާއެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އެއީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

(ށ) މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށް، އަދި އެ އަގު ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތްތަކަށް އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި، އަދި އެ މަސައްކަތްތަކުރުމުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވާނޭ ބައިވެރިތަކަށް ދަރުމަން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

(ނ) މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރެއްވި ގެންގޮސް ނިންމުމާއި، އަދި އިސްތިރާޙް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިސްތިރާޙުކުރުމުގެ ދެވެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާ ގެންގޮސް މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ބީލަމާ ގުޅިގެން ދެވުނު އިޢުލާނާއި ދެވުނު މަޢުލޫމާތާއި، އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތަކާއި، "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް" ގެ މައްޗަށެވެ.

ޖަދުވަލް ނަންބަރު	ލިޔުމުގެ ނަން
ޖަދުވަލް 1	އިޢުލާން
ޖަދުވަލް 2	މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ޖަދުވަލް 3	ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް
ޖަދުވަލް 4	މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން

މި އެއްބަސްވުމަކީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ އެންމެހައި މާއްދާތަކަށް އިޢުތިރާފުވުމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދު ޤަބޫލުކޮށް
ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި، ދެފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޔަތުގައި ތިރީގައިވާ މީހުން ހެކިވެ،
ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާނާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

(ހިޖްރީ ތާރީޚް)

(މީލާދީ ތާރީޚް)

މުސްތައުޖިރުގެ ވެރިފަރާތް:	**މުސްތައުޖިރާ ހަވާލުވާ ފަރާތް:**
ސޮއި:	ސޮއި:
ނަން:	ނަން:
މަޤާމް:	މަޤާމް:
ތާރީޚް:	ތާރީޚް:
ހެކިން:	**ހެކިން:**
ސޮއި:	ސޮއި:
ނަން:	ނަން:
މަޤާމް:	މަޤާމް:
އައި.ޑީ#:	އައި.ޑީ#:
މުސްތައުޖިރުގެ ވެރިފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާ ފަރާތް	**މުސްތައުޖިރާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާ ފަރާތް**
ސޮއި:	ސޮއި:
ނަން:	ނަން:
މަޤާމް:	މަޤާމް:
އައި.ޑީ#:	އައި.ޑީ#:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:	ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:	އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ސެކްޝަން 4

ޖަދުވަލުތައް

ޖަދުވަލު 1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

#	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް		
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.			
1	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ސެކްޝަން) (ޖަދުވަލު 2)		
2	ބީ.އޯ.ކިއު (ޖަދުވަލު 3)		
3	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ		
4	އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ		
5	ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)		
6	ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ސެކްޝަން / ބީ.އޯ.ކިއު) (ބީލަމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ)		
7	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 4)		
8	ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން (ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ)		
9	ސެކްޝަން 2 - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބަލާނެގޮތް އިވެލުއޭޝަންގެ 7.1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން.		
10	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)		
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.			
11	ޖަދުވަލު 5 "މާލީ ތަނަވަސްކަމުގެ ބަޔާ މަޢުލޫމާތު" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި		
12	ޖަދުވަލު 5 "މާލީ ތަނަވަސްކަމުގެ ބަޔާ މަޢުލޫމާތު" ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި		
13	ޖަދުވަލު 6 "ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި		
14	ޖަދުވަލު 5 "ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް" ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި		
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ އިވެލުއޭޝަން އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބީލަން ހުޅުވާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.			
15	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި މިލިސްޓްގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކޮށްފައި		
16	ސޮފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކޮންމެ ސޮފްހާގެ ތިރީގައި ކޮއްވަނަ ސޮފްހާކަން އެނގޭގޮތަށް)		
17	ސޮފްހާތަކުގައި ހުރި ސޮއިކޮށްފައި		
18	ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ފައިލްކޮށްގެން ބައިންޑްކޮށް / ހިރަސްޖަހާފައި		

ޖަދުވަލު 2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

1.	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު	
1.1	ނަން	
1.2	އެޑްރެސް	
2.	ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕްރައިޓަރުގެ މަޢުލޫމާތު	
2.1	ޕްރޮޕްރައިޓަރުގެ ނަން	
2.2	އިޢުލާން ނަންބަރު	
3.	ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު	
3.1	ހުށަހަޅާ އަގު	
	ޖީ.އެސް.ޓީ	
	ޖުމްލަ އަގު:	
3.2	ޖުމްލަ އަގު (ލިޔުމުން)	
3.3	މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)	
4.	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު	
4.1	މިޖަގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.	
4.2	އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، 3.3 ގައިވާ މުއްދަތުތެރޭގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.	
4.3	މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވާންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެދިވަޑައި ގަންނަވާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.	
5.	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން	
	ސޮއި	ތައްގަނޑު
	ނަން	
	މަޤާމު	
	ތާރީޚު	

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ހަނިމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޖަދުވަލު 3

ފުރިހަމަ ބީ.އޯ.ކިއު

ޖުމްލަ	ރޭޓް	ޔުނިޓް	އަދަދު	ތަފްސީލު	#
				ސަރު ފުވަން ޓާންކަން	1
				ފިޔަޒުފުދާއި ކާސިން ހަރުފުރުން	2
				ސަރަހަށްދާން ހަރަދު	3
				ޖުމްލަ	

ސިއްރު

ޖަދުވަލު - 4

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް

1.	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު	
-1.1	ނަން	
-1.2	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް	
-1.3	ވިޔަފާރި އެޑްރެސް	
-1.4	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު	
-1.5	ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު	
-1.6	ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު	
-1.7	ފޯނު ނަންބަރު	
-1.8	އީމެއިލް އެޑްރެސް	

2. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)

#	ނަން	މަޤާމު
		މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
		ޑިރެކްޓަރ
		ޑިރެކްޓަރ

3. އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ހަނިމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޖަދުވަލު 5

މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު			
#	އެކައުންޓު ނަންބަރު	އެކައުންޓުގެ ބާވަތް	ފާއިތުވި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބެލެންސް (ރުފިޔާ ހިސާބުން)
		ޖުމްލަ	

ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު				
#	ކްރެޑިޓް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނަން	ދޫކުރި ތާރީޚް	ދޫކުރި މުއްދަތު	ފައިސާގެ އަދަދު (ރުފިޔާ ހިސާބުން)
			ޖުމްލަ	

ނޯޓް: އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 20 އިންސައްތައާ ޖުމްލަ އަދަދުން ހަމަވާނަމައެވެ. އަދި އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނެ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 100 އިންސައްތައެވެ.

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ހަނިމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޖަދުވަލު 6

ފާއިތުވި 36 (ތިރީސް ހައެއް) މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެއް (29 މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް)

ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް				
#	މަސައްކަތުގެ ނަން	މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް	މަސައްކަތްކުރި އަހަރު	މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
ޖުމްލަ:				

ނޯޓް: އިވެލުއޭޝަނަށް ނުގުނޭ ހުށަހަޅާއަގުގެ 20 އިންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ޖަދުވަލު - 7

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ	ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް	ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު
އަގު	ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު / ހުށަހެޅި އަގު × 75	75
މާލީ ޤާބިލުކަން	ހުށަހެޅި ފައިދާ / ހުށަހެޅި އެންމެ މަތީ ފައިދާ × 05	05
އެންމެ ކުރު މުއްދަތު	ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު × 10	10
ތަޖުރިބާ	ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 20 އިންސައްތަ ހަމަވާ ދެމުންދާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް 2 ޕޮއިންޓް	10
ޖުމްލަ		100

ޖަދުވަލު 8

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS, ………………………………………………[name of Bidder] (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid for the Tender no……….issued by the Ministry of Education on ……………………………… …………..for Supplying/Purchasing of …………………………… …….[name of Contract] (hereinafter called "the Bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ……………………………………… [name of Bank] of ……… …………………… [name of country] having our registered office at ……………………………………………………………………………. (hereinafter called "the Bank") are bound unto ……………………………[name of Purchaser] (hereinafter called "the Purchaser") in the sum of *…………………………………………. for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of …………….20……………..

THE CONDITIONS of this obligation are:

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;

or

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

(a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or

(b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or

(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date ……………………… days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS ……………………… SEAL

[signature, name, and address]

ޖަދުވަލު 9

ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ

Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

To: ……………………………………………………………………………………………

[name &address of Purchaser]

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

WHEREAS ……………………. *[name and address of Supplier]* (hereinafter called "the Supplier") has undertaken, in pursuance of Contract No. …… dated ……………………… to execute …………………………… *[name of Contract and brief description of Works]* (hereinafter called "the Contract");

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract;

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of *……………. *[amount of Guarantee]* ……………………… *[amount in words]*, such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of …………….. *[amount of Guarantee]* as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR ………………………..

Name of Bank ……………………………………..

Address ……………………………………..

Date ……………………………………….

ޖަދުވަލު 10

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ

Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To: ………………………………………………………………………………………………….

[name & address of Purchaser]

………………………………………………………………………………………………….

[name of Contract]

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, ………… ………………………………………………………………………….*[name and address of Supplier]* (hereinafter called "the Supplier") shall deposit with ………………………………. ……… ………… …… ……………………….. *[name of Purchaser]* a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of ……….*[amount of Guarantee]* …………………………………………………………….*[amount in words]*.

We, the ………………… …………………………………… ……………………………………

[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to ………………………………………………… *[name of Purchaser]* on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding *……………………….. ………………………………… [*amount of Guarantee]*……… ……………………………………………………………… *[amount in words]*.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between ………………………. ………… ………………………….*[name of Purchaser]* and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until ……………………………………………*[name of Purchaser]* receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,

SIGNATURE AND SEAL: ……………………………………………………………….

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION ……………………………………………….

ސެކްޝަން 5

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއާރމަންޓް

މަސައްކަތު ކުރާ ސައިޓް:

މަސައްކަތު ހިނގަމުންދާއިރުވެސް ސައިޓް ބެއްލަން ޖެހޭނީ ސާފުކޮށް ތާހިރުކޮށްގެން. އަދި މަސައްކަތު ނިންމުމަށްފަހު ސައިޓް ރަގަޅަށް ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

މަސައްކަތު ކުރަން ވާނީ އިމާރާތުގެއިމުގެ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެ ގޮތަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތު ކުރާ މީހުންނާއި އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެޅުން ޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ.

މަސައްކަތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކޯޓުން ދޭ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަނުގައި ރަނގަޅަށް ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

1. އިމާރާތުގެ މަސައްކަތު ކުރަންވީގޮތް:

- އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއްވާނަމަ އެހުއްދައެއް ނެގުމަކީ މަސައްކަތު ހަވާލުވާފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
- ކޯޓުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަރަންޓް، ޓެލިފޯން ކަރަންޓުން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން. (ޓެލިފޯން މީޓަރާއި މީޓަރބޯޑު އަދި މީޓަރު ބޯޑާއި ފެނުގެ ބޯޑު ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ތަކެތި ހިމެނައިގެން)
- ކަރަންޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޕެނަލުން ކޯޓު އިމާރާތުގެ އެތެރެއިން މީޓަރު ބޯޑު ބަހައްޓާފައިވާތަން ހުރި ދުރުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 50 މީޓަރު އެވެ. (އަދި ހުރަހަކާ ފަރާތުން މި މިން ކަނޑަވަޅު ކުރަންވާނެއެވެ.)
- ކަރަންޓް މީޓަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ޓެލިފޯން މީޓަރެވެ. ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޕެނަލް ފެނުގެން ކޯޓުގެ މީޓަރާހަމައަށް ޓެލިފޯން ކޭބަލް އަޅައި އާއްމުކޮށްޖެހޭ ކަރަންޓް ގެންދަންވާނެއެވެ.
- ކޯޓުގެ މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ފެންފޯރުކޮށްދޭ ބަދަލުކޮށް ހަރުކޮށް އަދި ބޭސިނާއި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. (ބޭސިނަކީ ބޭނުންކުރަންވާނީ ކުލަ ފިޔަވައި ނުވަތަ އޭ.ބީ.ބީ ނުވަތަ ހުރިހާ ބާރުބެހި)
- އަދި ހަރުކުރާ ޓެލިފޯން މީޓަރުބޯޑުން ކޯޓުގައި ހަރުކުރާ އަދި ފެންފޯރުކުރާ ވައިރިންގ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާތަން ހެދުން. (ފެންފޯރުކުރާ ބޭނުންވާން ތަކެއްޗާއި ގުޅުއްވަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ހިމެނައިގެން)
- ކޯޓުގައި މިހާރުހުރި ކަރަންޓް ވައިރިން ޓެލިފޯން ކަރަންޓުބޭނުން ބަދަލުކުރުމުގައި، މިހާރު ހުރިތަކެތީގެ އިތުރަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރިކަމުގައިވާނަމަ ހާމަކުރާ އެ.އޭ.ބީ ގެ ފަރާތުގެ އިއްޔާ ކަރަންޓުގެ ވައިރިން އެއްވަރަށް މަސައްކަތު ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

- ޓެރިފީސް ކަރަންޓް ފުރަތަމަ މިހާރު ކޯޓުގައިހުރި ކަރަންޓް، ތިންފޭސްއަށް ބެލެންސްވާނޭގޮތަށް ފިއުސްބޯޑްތަކުގައި ގެންނަން ޖެހޭ އިންތިޒާމު ބަދަލުކޮށް ގެންނަންވާނެއެވެ.
- ޓޮއިލެޓް ކަރަންޓްފުރުމަށް ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އިމާރާތުގެ ތަޅުން އަދި ސީލިންގ ފަދަ ތަންތަނުގެ ބަދަލު މަރާމާތުކުރުން.
- ކަރަންޓްވައިރު ޓެސްޓްކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތަށް ދެއްކުމަށް ކަރަންޓް ވައިރިންގ ބޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.
- ކޯޓުގައި އަލަށް ހުރިހާ ވައިރުތަކެއް ހުންނަންވާނީ ކޭސިންގއަށް ރަނގަޅަށް ފިޓްކޮށް ހަރުކުރެވިފައެވެ.
- މިމަސައްކަތުގެ ކުރަމުންދިޔައިރު ބައެއްކަހަލަ ކަމުގެ ކުރިން ފާހަގަކުރެވުނު ތަންތަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުންތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކުދިކުދި ބަދަލު މަސައްކަތްތަކާ ފޯރުމުން އެދިއްޖެނަމަ އެބަދަލެއް ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ.

2. އެހެނިހެން މަސައްކަތް:

- އިމާރާތުގެ ކަރަންޓް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ސައިޓް ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތްނިމި ފުރިހަމަވުމާއި އިމާރާތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އިމާރާތާއި ސައިޓާއި ސައިޓްގައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
- އިމާރާތް ހަވާލުކޮށްދިނުމުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްދޭ ޕީރިއަޑްގެ އެތެރޭގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމުން.
- އިމާރާތް ނިމުމާއި ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ސައިޓް ސާފުކުރުން.

3. އިތުރުބައިތައް:

- މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާފަރާތުން އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި މަސައްކަތަށް ކުރަންވާނީ ގެނެވޭ އެންމެހައި ތަކެތި މަސައްކަތުގެ ފަރިތަކަމުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ސާފުކޮށް ފަރާތުން ދެއްކުމަށް އެއްގޮތަށް ހިފައިދޭންވާނެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާފަރާތުން ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗާ ހަރަދުކުރުމުގެ ތަކެތިކުރާގައިވާނަމަ ކޮށްލުމަށްފަހު މަސައްކަތާ ސާފުކޮށް ކޯޓާ ހަވާލުކުރުން އެތެރެވޮށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
- ކަރަންޓް ނަރު ވަޔަރުކުރަން މަގުކޮށްދިނުމާއި އަދިވެސް މިކަމާގުޅޭގޮތުން ހަރަދުކުރުން ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށްވާނީ ކަމަށްބަލާ ފަރާތްތަކުން ނަގަންޖެހޭ އެންމެހައި ހުއްދަތައް ނަގައިގެންނެވެ.
- މަސައްކަތް ކޮންޑިޝަނާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެސެސްކޮށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބިލްޑިންގތަކަށް، ގަސްތުގައި ބޭނުން އުޅެވޭގޮތަށް އެއްފަހަރު އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ނަގާނެއެވެ. މަސައްކަތާއި ބޭނުން ހަވާލުކުރާނީ އަދި ތަކެތިއެވެ.
- މިމަސައްކަތް ކުރުމުން މަސައްކަތްތަކުގެ ފޮޓޯގްރާފުން އެއްގޮތަށް އެއްކޮށް ހުށައި ނުކުރެވޭނެއެވެ. ކަރަންޓް ވައިރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ޖަނަރޭޓަރު، މަސައްކަތުގެ ކުރަމުން ބޭނުންކުރާ ވިޔަފާރި، އިސްކުރެވިފައިވާ ބިލްތަކާއި، ޑޮކިއުމަންޓް، އެހެނިހެން

ހުރިހައި އެއްޗެއް ހޯދާނީ މަސައްކަތްކުރުމާ ހަވާލުވާ ފަރާތަކުންނެވެ. އަދި އިމާރާތަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހައި ތަކެއްޗަކީވެސް ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަކެތިކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.